



ANEKS 5.

STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE BHMАC-a ZA HUMANITARNO DEMINIRANJE (SOP)

(Izdanje od 01.06.2003.godine)

IZMJENA DIJELA I

GENERALNO IZVIĐANJE

Dio I je urađен kao prečišćen tekst i u isti su unesene izmjene koje su date u Aneksu 1. i izmjene koje su uslijedile na osnovu stvarnih potreba za poboljšanjem i unapređenjem procedure generalnog izviđanja.

Prilog:
-Dio I SOP-a

Izmjene i dopune SOP-a BHMАC-a za humanitarno deminiranje, dijela I-Generalno izviđanje, odobrene su Odlukom Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini br. 11/1-1-25/08 od 07.04.2008.godine

I DIO

GENERALNO IZVIĐANJE

S A D R Ž A J

Naziv sadržaja	Strana
Definicija i cilj generalnog izviđanja	2
Mjere sigurnosti	2
Organizacija generalnog izviđanja	2
Izvori podataka generalnog izviđanja	3
Postupak generalnog izviđanja, priprema za izviđanje	3
Prikupljanje i provjera podataka na terenu	5
Analiza ustanovljenih informacija i procjena rizika	7
Hitno obilježavanje rizičnih površina u toku generalnog izviđanja	7
Izveštaj o generalnom izviđanju	8
Postupak prioritizacije	9
Prilog A: Dijagram toka aktivnosti operacije humanitarnog deminiranja u BiH	14
Prilog B: Legenda za izradu skice generalnog izviđanja	15
Prilog C: Kriterij za klasificiranje izviđene površine u izvještaju o generalnom izviđanju	16
Prilog D: Znak za hitno obilježavanje rizične površine	19
Prilog E: Obrazac izvještaja o generalnom izviđanju GI-1 i GI-1A	20
Prilog F: Stručno mišljenje za utvrđenu, PBUR u generalnom izviđanju	29
Prilog G: Zapisnik o prikupljenim podacima u toku generalnog izviđanja primjenom intervjua	30
Prilog H : Nalog za generalno izviđanje ureda/kancelarije BHMAC-a	31
Prilog I : Pregled evidentiranih minskih zapisnika iz baze podataka u obuhvatu od 800 m (prilog 1, uz obrazac GI-1)	32
Prilog J : Pregled podataka o miniranosti prikupljen na terenu (prilog 1a, uz obrazac GI-1)	33
Prilog K: Pregled evidentiranih minskih nesreća i incidenata iz baze podataka i prikupljenih na terenu (prilog 2, uz obrazac GI-1)	34

DEFINICIJA I CILJ GENERALNOG IZVIDANJA

1. Generalno izviđanje predstavlja skup međusobno povezanih i usklađenih aktivnosti kojima se prikupljaju podaci i obrađuju informacije o minskoj opasnosti bez primjene metoda deminiranja. Pri tome se ustanovljavaju informacije o položaju, izgledu i osnovnim karakteristikama područja za koje se sumnja da je zagađeno minama.
2. Cilj generalnog izviđanja je identifikiranje rizika i potreba za tehničkim izviđanjem, trajnim obilježavanjem, operacijama čišćenja i drugim aktivnostima minskog upozoravanja. Ovaj proces sadrži:
 - (1) prikupljanje i obradu podataka o sumnjivim površinama,
 - (2) procjenu minske opasnosti i ustanovljavanje rizika i određivanje prioriteta deminiranja,
 - (3) redukciju sumnjive površine kroz definiranje površina bez utvrđenog rizika,
 - (4) dopunjavanje baze podataka,
 - (5) planiranje deminiranja po vremenu i dinamici i preciznije kratkoročno i dugoročno planiranje,
 - (6) pripremu projektne dokumentacije za tehničko izviđanje, čišćenje i trajno obilježavanje.

MJERE SIGURNOSTI

3. Izviđački tim, u toku izviđanja na terenu ne napušta površinu za koju utvrdi da je sigurna¹, prema Standardima za uklanjanje mina i NUS-a u BiH, ili bez utvrđenog rizika prema Kriterijima za generalno izviđanje datih u prilogu C.
4. Izviđanje vrši isključivo osoblje izviđačkog tima koje je stručno osposobljeno i materijalno pripremljeno za izviđanje
5. Viši samostalni referent za planiranje (u daljem tekstu operativac) u regionalnom uredu BHMАC-a neće dopustiti izlazak izviđačkog tima na zadatak ukoliko procijeni da nije dovoljno spreman za izviđanje konkretnog zadatka.

ORGANIZACIJA GENERALNOG IZVIDANJA

6. Generalno izviđanje provode izviđački timovi BHMАC-a. Svaki izviđački tim se sastoji od najmanje dva izviđača, od kojih je jedan vođa tima.
7. Svo osoblje koje se nalazi u sastavu izviđačkih timova mora imati završen kurs za izviđača i sklonosti za obavljanje poslova izviđača.
8. Oprema izviđačkog tima treba osigurati izviđačkom timu optimalne uvjete za kvalitetno obavljanje zadataka. Oprema za rad se sastoji od:
 - a) opreme za mjerenja na terenu:
 1. busola,
 2. razmjernik,
 3. daljinomjer (laserski ili mjerna traka),
 4. elektronska sredstva za određivanje položaja (GPS),
 - b) opreme za osmatranje:
 1. dvogled,
 - c) opreme za održavanje veze:
 1. radia-stanica ili mobilni telefon,
 - d) opreme i pribora za dokumentiranje:
 1. pribor za pisanje i crtanje,

¹ Pod utvrđenom sigurnom površinom podrazumjeva se površina van linija razdvajanja zaraćenih strana (izvan sumnive) i površina unutar linija razdvajanja (sumnjiva) za koju izviđački tim u postupku generalnog izviđanja, primjenom Kriterija za klasificiranje izviđene površine, utvrdi da je bez rizika.

2. digitalni fotoaparati-kamera,
 - e) radne odjeće,
 - f) terenskog vozila,
 - g) pribora za pružanje prve pomoći,
 - h) alata i sredstava za hitno obilježavanje.
9. Radom izviđačkog tima neposredno rukovodi operativac u regionalnom uredu. Operativac je odgovoran za neposrednu pripremu izviđačkog tima za rad, neprekidno prati i kontrolira rad tima, zajedno sa timom vrši analizu i daje konačnu procjenu minske opasnosti.
10. Šef regionalnog ureda je najodgovorniji za provođenje zadataka generalnog izviđanja u regionalnom uredu. On nadgleda aktivnosti generalnog izviđanja i potpisom potvrđuje Izvještaj generalnog izviđanja (obrazac GI-1 i GI-1A).
11. Ured/kancelarija BHMAC-a planira zadatke generalnog izviđanja na osnovi lista prioriteta, korodiniira rad regionalnih ureda/kancelarija, vrši kontrolu kvaliteta završnih izvještaja i obrađuje rezultate generalnog izviđanja u cilju izrade projekta za čišćenje, tehničko izviđanje i trajno obilježavanje, kao i izdavanje Stručnog mišljenja.
12. Stručno mišljenje da je određena površina bez utvrđenog rizika izdaje šef ureda/kancelarije BHMAC-a na prijedlog šefa regionalnog ureda.

IZVORI PODATAKA GENERALNOG IZVIĐANJA

13. Izvori podataka tokom generalnog izviđanja
- a) Baza podataka i podaci iz arhiva BHMAC-a,
 - b) Ministarstvo odbrane i OS BiH,
 - c) Entitetske civilne zaštite,
 - d) Ostali organi ili predstavnici vlasti ,
 - e) Entitetska ministarstva i ministarstva unutarnjih poslova kantona, policijske uprave i policijske stanice,
 - f) Lokalno stanovništvo,
 - g) Izvorna dokumenta (zapisnici o minskim poljima, upitnici, fotografije, itd.),
 - h) Međunarodne vojne i policijske snage u BiH,
 - i) Baze podataka UNICEF-a i UNHCR-a,
 - j) ICRC, Federalni, kantonalni i općinski Crveni križ,
 - k) Akreditirane organizacije za deminiranje i uklanjanje NUS-a,
 - l) Programi upozoravanja na mine i organizacije za brigu o žrtvama rata,
 - m) Žrtve mina².

POSTUPAK GENERALNOG IZVIĐANJA

PRIPREMA ZA IZVIĐANJE

14. Priprema za izviđanje je postupak koji provodi operativac u regionalnom uredu sa izviđačkim timovima za svaki konkretan zadatak izviđanja. Priprema počinje prijemom zadatka za izviđanje i traje do izlaska na teren.

15. Tok pripreme za izviđanje

- a) Prijem naloga za generalno izviđanje. Nalog za generalno izviđanje regionalni ured dobija iz ureda/kancelarije BHMAC-a koji se otvara na temelju prioriteta i sadrži sljedeće informacije:
 1. broj naloga,
 2. lokacija izviđanja, općina , kanton ili regija,

²O korištenju izvora podataka pod tačkom 13.b) do 13.m) će, po procjenjenoj potrebi, odlučiti operativac u regionalnom uredu, a to će ovisiti od raspoloživih mogućnosti za kontaktiranje, postojanju datih izvora na terenu i od njihove upotrebljivosti za prikupljanje podataka o konkretnoj lokaciji.

3. po čijem se zahtjevu vrši izviđanje,
 4. datum podnošenja zahtjeva BHMАC-u,
 5. dinamika izvršenja (po planu RU ili prioritетно),
 6. u prilogu naloga se daje skica sa granicama lokacije za izviđanje unesena na katastarski plan ili topografsku kartu i zahtjev podnosioca.
- b) Proučavanje zadatka od strane operativca i planiranje zadataka izviđačkom timu.
 - c) Prikupljanje dostupnih informacija za koje nije potreban izlazak na teren.
 - d) Priprema topografskih karata i katastarskih planova obuhvata:
 1. nabavljanje potrebnih topografskih karata i općinskih katastarskih planova,
 2. nanošenje na kartu stanja lokacije na dan početka izviđanja, prikupljenih informacija navedenih u objašnjenju za popunjavanje obrazca GI-1, Prilog E.
 - e) Analiza i procjena prikupljenih informacija,
 - f) Planiranje izviđanja i priprema izviđačkog tima,
 - g) Priprema za vođenje informativnih intervjuа sa kontakt-osobama:
 1. proučavanje podataka o kontakt-osobama,
 2. priprema pitanja za vođenje informativnog intervjuа sa svakom kontakt-osobom,
 3. priprema općeg (internog) upitnika za lokaciju,
 4. izrada plana intervjuа,
 - h) Izdavanje zadatka izviđačkom timu za rad na terenu koji sadrži sljedeće podatke:
 1. nalog za izviđanje iz ureda/kancelarije BHMАC-a,
 2. obrazac izvještaja o generalnom izviđanju GI-1 sa evidentiranim podacima i priložima iz pripreme za izviđanje,
 3. sve druge prikupljene informacije koje mogu imati utjecaja na utvrđivanje rizika.

16. Pregled podataka koji se prikupljaju u pripremi za izviđanje

(1) Opći podaci

- a) Po čijem se zahtjevu vrši izviđanje,
- b) Svrha i značaj deminiranja za stanovništvo i privredu,
- c) Rok do kada bi se trebalo izvršiti izviđanje,
- d) Podaci o stradavanjima u širem području lokacije koja će se izviđati,
- e) Upotrebljava li se prostor (ili dio prostora) od strane lokalnog stanovništva na bilo koji način,

(2) Podaci o položaju lokacije za izviđanje

- a) Geografski položaj sumnjivog područja (mjesto, općina, kanton ili regija),
- b) Karakteristike lokacije na kojoj se vrši izviđanje:
 1. reljef,
 2. karakteristike zemljišta,
 3. vodotokovi,
 4. naseljenost,
- c) Položaj linija sukoba, odnosno linija razdvajanja (ucrtani na kartu stanja lokacije najsitnije razmjere 1:25.000, ili krupnije)³
- d) Položaj lokacije za izviđanje na karti stanja lokacije najsitnije razmjere 1:25.000, ili krupnije,
- e) Ucrtani planirani projekti za obnovu i izgradnju na području lokacije, ako postoje,
- f) Utvrđivanje i ucrtavanje sigurnih puteva.

(3) Podaci o postojanju minske opasnosti na lokaciji za izviđanje dobijeni iz evidencija baze podataka, arhiva BHMАC-a i baza podataka drugih organizacija

- a) Zapisnici o minskim poljima,
- b) Evidencija o vojnom deminiranju iz baze podataka,

³ Pod ucrtavanjem podataka na kartu podrazumjeva se i unošenje podataka u bazu podataka-MapInfo.

- c) Evidencija o humanitarnom deminiranju (tehničkom izviđanju, čišćenju, hitnom i trajnom obilježavanju),
 - d) Evidencija o minskim nesrećama i incidentima,
 - e) Podaci o zadacima koji su u toku,
 - f) Prethodno izviđene (susjedne) lokacije,
 - g) Sumniva površina između linija razdvajanja zaraćenih strana definisana sistematskim izviđanjem.
- (4) O izvorima podataka
- a) Na koje se organe vlasti kao izvore podataka izviđački tim može osloniti prilikom izviđanja na terenu i ko su kontakt-osobe u njima,
 - b) Da li ima vojnih jedinica u širem rejonu koje bi mogle pružiti informaciju tokom izviđanja na terenu,
 - c) Da li ima demobiliziranih boraca koji su učestvovali u ratnim operacijama na lokaciji za izviđanje nastanjenih u širem rejonu,
 - d) Da li ima aktivista humanitarnih i drugih organizacija u širem području spomenute lokacije koji mogu biti iskorišteni kao izvori podataka,
 - e) Ima li preživjelih žrtava mina i da li su pogodni za razgovor,
 - f) Koga od lokalnog stanovništva kontaktirati i kako doći do podataka o istima,
 - g) Lični podaci o svim osobama predviđenim za kontakt:
 - 1. ime i prezime,
 - 2. starost,
 - 3. nacionalnost,
 - 4. školska sprema i zaposlenje,
 - 5. lokalna funkcija,
 - 6. dužnosti u ratu i kretanje u toku rata.

PRIKUPLJANJE I PROVJERA PODATAKA NA TERENU

17. Prikupljanje i provjeru podataka na terenu vrši izviđački tim samostalno, sa ciljem da se potvrde ili dopune podaci do kojih se došlo u pripremi za izviđanje i da se dođe do novih podataka neophodnih za kvalitetnu procjenu minske opasnosti.

18. Prikupljanje i provjera podataka na terenu

- (1) Odlazak na područje u kojem se nalazi lokacija za izviđanje,
- (2) Stupanje u vezu sa kontakt-osobama iz lokalnih organa vlasti, usaglašavanje načina rada na terenu,
- (3) Priprema vodiča-osobe za kontakt sa drugim izvorima podataka za rad na terenu, obavljanje intervjua sa istim,
- (4) Prikupljanje podataka na terenu sljedećim metodima:
 - a) informativni intervju,
 - b) upitnik,
 - c) mjerenjima na topografskoj karti (katastarskom planu) i na zemljištu,
 - d) posmatranjem,
 - e) određivanje rizičnih površina i površina bez utvrđenog rizika i nanošenje istih na kartu.

19. **Metode prikupljanja podataka na terenu - Informativni intervju.** Informativni intervju je metod prikupljanja izvornih podataka putem razgovora sa osobama za koje postoje podaci da mogu pružiti pouzdane i korisne informacije o postojanju minske opasnosti. Ovo je jedan od najčešćih i najznačajnijih metoda rada izviđačkog tima tokom kojeg se vrši provjera postojećih podataka i prikupljanje novih. Faze informativnog intervjua:

- (1) planiranje informativnog intervjua,
 - a) definiranje cilja intervjua:
 - 1. izbor osoba koje će biti intervjuirane i ko će voditi intervju,

2. ugovaranje intervjua i prikupljanje podataka o osobama koje će biti intervjuirane,
 3. izbor liste pitanja za intervju,
 4. priprema za vođenje intervjua,
- b) vođenje intervjua,
 - c) analiza rezultata intervjua.
- (2) lista pitanja za informativni intervju se sačinjava u fazi planiranja, sačinjava se za svaku kontakt-osobu posebno i načelno sadrži sljedeće grupe pitanja:
- a) grupa pitanja kojima se utvrđuje pouzdanost i kvalitet izvora informacija,
 - b) grupa pitanja kojima se provjeravaju ranije prikupljeni podaci,
 - c) grupa pitanja kojima se dolazi do novih podataka,
 - d) grupa pitanja o mogućim drugim izvorima podataka i njihovoj pouzdanosti,
- (3) o svakom obavljenom intervjuu sastavlja se zapisnik koji sadrži:
- a) podatke o intervjuiranoj osobi,
 - b) pitanja i odgovore na pitanja,
 - c) ocjenu voditelja intervjua o pouzdanosti izvora podataka,
 - d) mišljenje o dobijenim podacima,
 - e) potpis voditelja intervjua.
- 20. Metode prikupljanja podataka na terenu - Mjerenja na topografskoj karti (katastarskom planu) i zemljištu.** Metodom mjerenja se utvrđuje vjerodostojnost podataka ranije prikupljenih i nanešenih na topografsku kartu i vrši pozicioniranje na karti podataka prikupljenih u toku izviđanja.
- 21. Metodi prikupljanja podataka na terenu – Posmatranje.** Posmatranje je metod kojim se neposrednim putem snima zatečeno stanje na lokaciji koja se izviđa. Svrha posmatranja je da se tačno evidentiraju i snime objekti, podaci i zemljište na izviđanoj lokaciji. Vrste posmatranja su:
- (1) posmatranje pomoću tehničkih pomagala iza kojih ostaje zapis:
 - a) fotografiranje,
 - b) video-zapis,
 - c) audio-zapis
 - d) izrada skica,
 - (2) vizuelno posmatranje (dvogledom ili bez pomagala).
- 22. Pregled podataka koji se prikupljaju na terenu**
- (1) Opći podaci
 - a) Provjera podataka iz tačke 16. (1)
 - b) Utvrđivanje udaljenosti najbliže medicinske pomoći, policije i protupožarne službe
 - (2) Podaci o položaju izviđane lokacije
 - a) Provjera podataka iz tačke 16. (2)
 - b) Utvrđivanje sigurnog načina pristupa lokaciji izviđanja
 - c) Potvrđivanje vjerodostojnosti kartografskog prikaza u odnosu na stvarni položaj lokacije izviđanja
 - d) Podaci o osnovnim topografskim karakteristikama područja i karakteristikama tla:
 1. vrsta tla,
 2. gustoća, vrsta i visina vegetacije,
 3. postojanje fizičkih prepreka (prirodnih i umjetnih),
 4. zagađenost područja otpadom
 - e) Podaci o specifičnostima vremenskih prilika
 - f) Izrada jedne fotografije koja najvjernije oslikava područje za pojedinačni projekat.
 - (3) Podaci o uočenim znakovima postojanja minske opasnosti
 - a) Uočavanje vidljivih znakova zagađenosti minama:
 1. tragovi ambalaže ubojnih sredstava,
 2. tragovi eksplozija,

3. ostaci stradalih životinja,
 4. uočene priručne, privremene ili trajne minske oznake
- b) Utvrđivanje stvarnog korištenja izviđanog zemljišta od strane stanovništva
- (4) Podaci dobijeni od izvora podataka
- a) Zapisnici o obavljenim intervjuima sa izvorima podataka
 - b) Upitnici o lokaciji izviđanja

ANALIZA USTANOVLJENIH INFORMACIJA I PROCJENA RIZIKA

23. Nakon potvrđivanja postojećih i prikupljanja svih dostupnih informacija neophodno je, na osnovi Kriterija za klasificiranje izviđene površine u procesu generalnog izviđanja (prilog C), predložiti u Izvještaju generalnog izviđanja granice površine *bez utvrđenog rizika* ili *rizične* za daljnju minsku akciju (tehničko izviđanje, čišćenje ili trajno obilježavanje).

24. Analizu ustanovljenih informacija i procjenu rizika vrši operativac u regionalnom uredu zajedno sa timom koji je vršio generalno izviđanje. Analiza je proces koji ima za cilj da sagleda sve prikupljene informacije, njihovu vjerodostojnost i da potvrdi rad izviđačkog tima na terenu. Rezultat analize je procjena koja se unosi u izvještaj o generalnom izviđanju (obrazac GI-1).

25. Na osnovu izvršene procjene, daje se zaključak o rizičnim površinama sa procjenom operacija deminiranja (tehničkog izviđanja, čišćenja ili trajnog obilježavanja) i mogućih metoda rada za svaki pojedinačni zadatak, kao i o površinama bez utvrđenog rizika. U Izvještaju o generalnom izviđanju-priprema projekata (obrazac GI-1A) daje se jasna i jednoznačna ocjena za procjenjenu-e rizične površine, shodno Kriterijima za klasificiranje izviđene površine (prilog C), radi izrade pojedinačnih deminerskih projekata. Šef regionalnog ureda potvrđuje kompletan izvještaj o izviđanju (obrazac GI-1 i GI-1A) s prijedlogom šefu ureda/kancelarije BHMAC-a za izdavanje Stručnog mišljenja (ukoliko se traži), sa koordinatama definirane površine, za površinu bez utvrđenog rizika.

26. Ako je namjenski zadatak generalnog izviđanja onaj koji ne obuhvata cjelokupnu rizičnu površinu, neophodno je u projektu za tehničko izviđanje ili čišćenje naglasiti način obilježavanja granice deminirane (PBUR i očišćene) i rizične površine. Izvođač ovakvih zadataka mora u planu operacija pripremiti i plan aktivnosti UM (upozoravanja na mine) za moguće korisnike očišćene ili tehnički izviđene površine.

27. Dio procjene obuhvata kartu stanja izviđene lokacije (karta iz pripreme sa korigovanim podacima prikupljenim na terenu) sa ucrtanim podacima iz procjene (utvrđena-e rizične i PBUR) koja prati obrazac izvještaja GI-1.

HITNO OBILJEŽAVANJE RIZIČNIH POVRŠINA U TOKU GENERALNOG IZVIĐANJA

28. Hitno obilježavanje rizičnih površina kao upozorenje na opasnost od mina vrši izviđački tim za generalno izviđanje u toku izviđanja, a pošto su utvrdili dovoljno informacija da je izviđano područje rizično. Pod hitnim obilježavanjem rizičnih površina se ne podrazumijeva obilježavanje granica rizične površine, nego postavljanje minskih znakova na mjestima pristupa rizičnoj površini kao upozorenje na opasnost od mina. Minski znak predstavlja upozorenje na opasnost od mina.

29. Hitno obilježavanje rizičnih površina se vrši postavljanjem za to propisanih minskih znakova sa sigurne površine. Znakovi se postavljaju na preglednim mjestima, koja razdvajaju sigurnu od rizične površine, tako da se minski znak može uočiti i raspoznati sa najmanje 50 m.

30. Minski znak se postavlja na visinu od 120-140 cm na drvenom kolcu kvadratnog profila 5 cm x 5 cm, dužine 150 cm. Ukoliko su zadovoljeni svi drugi uvjeti, minski znak može biti postavljen na kuću, ogradu, deblo drveta ili druge čvrste nosače.

31. Minski znakovi se postavljaju na sigurnoj površini ili površini bez utvrđenog rizika sa licem okrenutim prema sigurnoj površini ili površini bez utvrđenog rizika.

32. Broj minskih znakova koji će se postaviti na jednoj lokaciji ovisi od rezultata izviđanja. U načelu, na izviđanoj lokaciji na kojoj postoje rizične površine, postavlja se najmanje jedan vidljiv minski znak za odvojenu rizičnu površinu.

33. Mjesto postavljanja minskog znaka se, označava na skici rizične površine i definiše koordinatama (na katastarskom planu). Oznaka minskog znaka na skici je crveni kvadratić sa bijelom kosom dijagonalom.

34. Regionalni uredi vode evidenciju postavljenih minskih znakova koja sadrži sljedeće podatke: naziv lokacije, šifra projekta, koordinate mjesta postavljanja minskog znaka, fotografije, datum postavljanja, datum uklanjanja i bilješka.

35. Regionalni uredi vrše kontrolu stanja prema evidenciji postavljenih minskih znakova, planiraju njihov obilazak i obnavljanje uz punu suradnju općina i vlasnika zemljišta. Kontrola i eventualno obnavljanje postavljenih minskih znakova od strane izviđačkih timova RU/RK BHMAC-a vrši se minimalno jednom godišnje i evidentira u posebnom zapisniku. U slučaju saznanja (od općina, vlasnika zemljišta i dr.) o uklanjanju, uništenju ili nefunkcionalnosti postavljenih minskih znakova, vrši se njihovo obnavljanje od strane izviđačkih timova BHMAC-a ili lokalne zajednice u kojima je proveden projekat minskog upozoravanja sa hitnim obilježavanjem.

IZVJEŠTAJ O GENERALNOM IZVIĐANJU

36. Izvještaj o generalnom izviđanju (dat u prilogu E kao GI-1 i priprema projekta GI-1A) predstavlja zbirku dokumenata koja predstavlja osnov za izradu projektne dokumentacije u uredu/kancelariji BHMAC-a. Sačinjava ga operativac regionalnog ureda sa timom za generalno izviđanje, a odobrava ga i potpisuje Šef regionalnog ureda BHMAC-a.

37. Izvještaj sadrži sljedeća dokumenta:

- (1) popunjeni obrazci izvještaja o generalnom izviđanju (obrazac GI-1 sa priložima i jedan ili više obrazaca GI-1A, ukoliko je utvrđena sumnja-rizičnost),
- (2) zapisnici o obavljenim informativnim intervjuima sa kontakt-osobama,
- (3) 1 fotografija uz svaki zasebni projekat koja isti najvjernije oslikava,
- (4) karta stanja cjelokupne izviđene površine (najsitnije razmjere 1:25.000 ili krupnije sa sadržajem iz pripreme i utvrđenim korekcijama), uz obrazac GI-1, sa ucrtanom korigovanom sumnjivom površinom sistematskog izviđanja, ucrtanim rizičnim površinama (bez koordinata lomnih tačaka) i površinama bez utvrđenog rizika sa pregledom koordinata lomnih tačaka, kao i sa ucrtanim mjestima znakova hitnog obilježavanja (svih, uključujući i novo postavljene) i njihovim koordinatama,
- (5) ukoliko postoji zahtjev za izdavanje Stručnog mišljenja za utvrđenu PBUR, uz obrazac GI-1 se izrađuje posebna skica (na katastarskoj podlozi u 2 primjerka) sa pregledom koordinata lomnih tačaka.
- (6) skica na katastarskoj podlozi u 2 primjerka (uz obrazac GI-1A) za pojedinačne rizične površine obrađene projektom sa pregledom koordinata lomnih tačaka i ucrtanim mjestima znakova hitnog obilježavanja i njihovim koordinatama. Ukoliko je u sklopu tehničkog izviđanja ili čišćenja predviđeno trajno obilježavanje, na skici prikazati mjesta i koordinate samostalnih minskih znakova i trajne minske ograde,
- (7) kopije zapisnika minskih polja do kojih se došlo u toku izviđanja, a kojih nema u bazi podataka,
- (8) službene zabilješke i ostale obavjesti,
- (9) nalog za generalno izviđanje sa zahtjevom na osnovu kojeg je vršeno generalno izviđanje.

POSTUPAK PRIORITETIZACIJE

38. Kategorije prioriteta utvrđuju se kroz postupak generalnog izviđanja sa evidentiranjem podataka u izvještaj (obrazac GI-1A) za svaki pojedinačni predloženi projekat. U nastavku su

dati osnovni principi, procedura, verifikacija, kontrola i izvještavanje o utvrđivanju prioriteta, po sljedećem:

a) Osnovni principi:

- (1) Prioriteti odražavaju veličinu uticaja mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava na stanovništvo.
- (2) Veličina uticaja se procjenjuje kroz posljedice opasnosti kao i kroz rizik i nemogućnost korištenja prostora zbog postojanja mina.
- (3) Prioriteti trebaju omogućiti efikasno sprovođenje protivminskih aktivnosti da bi se ostvarila sigurnost građana, strateški ciljevi i interesi države i lokalnih zajednica.
- (4) Kriteriji za odabir prioriteta trebaju biti jasno određeni, mjerljivi i transparentni.
- (5) Lista prioriteta treba ravnopravno sadržavati interese svih lokalnih zajednica.
- (6) Prioriteti trebaju biti verifikovani u skladu sa Zakonom o deminiranju BiH, o čemu se informiše javnost i lokalne zajednice.

b) Procedura prioritizacije

Pokretanje procedure određivanja prioriteta određene lokacije u pravilu podnosi opština ili drugi zainteresovani subjekt. Zahtjev treba da sadrži obrazloženje o koristi i potrebi za deminiranje određene lokacije. BHMАC dalje preduzima aktivnosti generalnog izviđanja lokacije u cilju procjene nivoa opasnosti.

Procjena opasnosti i procjena koristi su osnov za upotrebu modela prioritizacije deminiranja, kao osnovnog alata za pripremu Liste prioriteta i godišnjeg operativnog plana deminiranja. Model prioritizacije je prilagođen specifičnosti problema mina u BiH i poznatim modelima iz oblasti upravljanja rizicima. Model uređuje kriterije kvalitativnog mjerenja nivoa opasnosti i nivoa koristi, te matricu za određivanje prioriteta.

- Procjena nivoa opasnosti

Procjena se vrši na osnovu raspoloživih podataka do kojih se dolazi generalnim izviđanjem. Izvještaj o generalnom izviđanju reprezentira glavne karakteristike opasnosti od mina kao što je vjerovatnoća postojanja mine PROM, minskog polja, posljedice i rizika.

Klasificiranjem ovih karakteristika i definisanjem njihovih kriterija utvrđuju se nivoi opasnosti i to u sljedeća tri nivoa: visoka opasnost (V), srednja opasnost (S) i niska opasnost (N).

Nivo opasnosti u pravilu određuje i vrstu protivminske akcije koju treba poduzeti u cilju uklanjanja rizika na predmetnoj lokaciji.


KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE NIVOA OPASNOSTI

Red. br.	Klasa	Kriterij	Nivo opasnosti (vrsta PMA)
1.	Mina PROM	Lokacije za koje postoje indicije o postojanju mine PROM. Indicije podrazumjevaju evidentirane minske nesreće, prihvatljive zapisnike ili vjerodostojne svjedoke.	V - Visoka (Čišćenje mina)
2.	Skoro sigurno postojanje minskih polja	Područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se ne koristi, postoje zapisnici o minskim poljima i/ili postoji učesnik ili vjerodostojan svjedok miniranja i vidljivi tragovi moguće minske opasnosti.	V - Visoka (Čišćenje mina)
3.	Vjerovatno postojanje minskih polja	Područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se ne koristi, nema zapisa o postojanju minskih polja, postoje određeni tragovi i informacije koje upućuju na moguću minsku opasnost.	S - Srednja (Tehničko izvidanje)
4.	Nije vjerovatno da postoji minsko polje	Područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se ne koristi ili se djelomično koristi, nema zapisa o postojanju minskih polja niti znakova koje upućuju na minsku opasnost.	N - Niska (Generalno izvidanje)

- Procjena nivoa koristi

Skalu za opis nivoa koristi čine tri kategorije prioriteta za deminiranje. Za prvu kategoriju prioriteta su posebno klasificirani i opisani kriteriji humanitarnog i kriteriji razvojnog karaktera. Prioriteti humanitarnog karaktera su po pravilu u ugroženim zajednicama, dok je za prioritete razvojnog karaktera uz zahtjev neophodno obrazložiti ekonomsku opravdanost.

UTICAJ MOTIVA ZA KORIŠTENJE PROSTORA NA NIVO RIZIKA



Osnovni parametri za definisanje nivoa kategorije prioriteta proizilaze iz valorizacije određenog područja radi utvrđivanja motiva za kretanje stalnih, povremenih i potencijalnih korisnika, kao i same procjene frekvencije kretanja.

KRITERIJI PRVE KATEGORIJE PRIORITETA HUMANITARNOG KARAKTERA		
OZNAKA PRIORITETA	KLASIFIKACIJA PRIORITETA	OPIS
H.1.1.	STANOVANJE	Deminiranje radi obnove i rekonstrukcije objekata za stanovanje, pratećih sadržaja, pristupnih puteva i minimalnog pojasa okolnog zemljišta u okviru granica logične geografske cjeline.
H.1.2.	INFRASTRUKTURA	Deminiranje radi obnove i rekonstrukcije objekata infrastrukture kao što su: trase puteva, elektromreža, vodovoda, gasne i telefonske instalacije sa pratećim sadržajima i sa propisanim zaštitnim pojasom, kao i sanacija groblja i drugih sakralnih objekata.
H.1.3.	JAVNE USTANOVE	Deminiranje radi obnove, rekonstrukcije i sigurnog korištenja svih vrsta objekata javnih ustanova sa pratećim sadržajima, pristupnim putevima i minimalnim pojasom okolnog zemljišta u okviru granica logične geografske cjeline.
H.1.4.	EKONOMSKI RESURSI	Deminiranje poljoprivrednog zemljišta, odjela šuma ogrijevnog drveta i drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju lokalnog stanovništva u ugroženim zajednicama.
H.1.5.	PREVENTIVNO DEMINIRANJE	Deminiranje područja u svrhu postavljanja trajnih oznakao opasnosti od mina, kao i čišćenje vidljivih mina i NUSa bez obzira na namjenu zemljišta

KRITERIJI PRVE KATEGORIJE PRIORITETA RAZVOJNOG KARAKTERA		
R.1.1.	STANOVANJE	Deminiranje radi izgradnje objekata za stanovanje sa pratećim sadržajima, pristupnih puteva i minimalnog sigurnosnog pojasa u okviru granica logične geografske cjeline.
R.1.2.	JAVNE USTANOVE	Deminiranje radi izgradnje objekata javnih ustanova, sa pratećim sadržajima, pristupnih puteva i minimalnog sigurnosnog pojasa u okviru granica logične geografske cjeline.
R.1.3.	PRIVREDA	Deminiranje radi izgradnje privrednih kapaciteta kojim se potiče razvoj ekonomije i zapošljavanje.
R.1.4.	KOMUNIKACIJE	Deminiranje radi izgradnje saobraćajnica, željezničkih, plovnih i zračnih komunikacija kao i objekata i trasa telekomunikacija sa propisanim minimalnim sigurnosnim pojasom,
R.1.5.	ENERGETIKA	Deminiranje radi izgradnje elektroenergetske mreže, vodovoda, toplovoda, gasovoda, energetske potrojenja sa pratećim sadržajima i propisanim sigurnosnim pojasom.

R.1.6.	VODOPRIVREDA	Deminiranje radi rekonstrukcije, izgradnje i održavanja vodosnabdjevajućih objekata, regulacija rijeka i jezera, nasipa i kanala i zaštita voda.
R.1.7.	POLJOPRIVREDA	Deminiranje visokoproduktivnog obradivog zemljišta, voćnjaka i pašnjaka sa pratećim sadržajima radi omogućavanja razvoja ekonomije i zapošljavanja.
R.1.8.	ZAŠTITA OKOLIŠA	Deminiranje radi zaštite okoliša u cilju uklanjanja deponija otpada i sprovođenja mjera na ugroženim i zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, spomenici prirode i zaštićeni pejzaži prirode).
R.1.9.	TURIZAM	Deminiranje područja koja su bila ili mogu biti turistička odredišta.
R.1.10.	ŠUMARSTVO	Deminiranje radi eksploatacije, održavanja i zaštite šuma.

KRITERIJ DRUGE KATEGORIJE PRIORITETA:

U drugu kategoriju prioriteta spadaju lokaliteti koji su u povremenoj upotrebi ili su u kontakt zoni sa lokacijama iz prve kategorije. Ova područja predstavljaju minimalni sigurnosni pojas već tretiranih lokacija prve kategorije i definišu se u okviru granica logične geografske cjeline, a nisu tradicionalno interesantna u smislu motivacije stanovništvu za kretanje u pravcu perifernih područja koja se tretiraju kao treća kategorija prioriteta deminiranja.

KRITERIJ TREĆE KATEGORIJE PRIORITETA:

Sumnjive površine bez poznate minske opasnosti, najnižeg mogućeg nivoa rizika i uticaja, ali sa eventualno mogućim ostacima ratnih sukoba obzirom da se nalaze na bivšim linijama razdvajanja. To su ruralna područja koja nemaju tradicionalne ili druge prepoznatljive motive koji mogu navoditi lokalno stanovništvo i povremene korisnike na pristup ili kretanje, te ne sadrže prirodne resurse od strateškog značaja.

- Model prioritizacije

Stavljanjem u korelaciju rezultata određivanja nivoa opasnosti i rezultata određivanja nivoa koristi dobiva se matrica za određivanje nivoa prioriteta rizičnih lokacija što predstavlja model prioritizacije.

MATRICA ODREĐIVANJA NIVOA PRIORITETA RIZIČNE LOKACIJE

		NIVO OPASNOSTI		
		VISOKA	SREDNJA	NISKA
NIVO KORISTI	1.KATEGORIJA HUMANITARNOG KARAKTERA I KATEGORIJA RAZVOJNOG KARAKTERA	1	2	4
	2. KATEGORIJA	3	5	7
	3. KATEGORIJA	6	8	9

Matrica nivoa prioriteta za rizične lokacije sadrži ukupno 9 nivoa prioriteta prema kojima se klasificiraju sve lokacije za koje su sačinjeni projekti deminiranja i koje se predlažu na Listu prioriteta.

b) Verifikacija, kontrola i izvještavanje

Prijedlog Liste prioriteta sačinjava BHMAC u saradnji sa predstavnicima lokalnih vlasti. Lista prioriteta treba ravnopravno sadržavati interese svih lokalnih zajednica u BiH.

U skladu sa Zakonom o deminiranju BiH, Liste prioriteta usvajaju Vlade entiteta jednom godišnje, u pravilu prije početka deminerske sezone, a na osnovu prijedloga koji podnosi BHMAC.

Koordinaciju i kontrolu realizacije Liste prioriteta vrši BHMAC u skladu sa godišnjim operativnim planom i Standardnim operativnim procedurama, te o istom podnosi izvještaj Vijeću ministara BiH najmanje jednom godišnje. Godišnji i periodični izvještaji su putem izdavanja biltena i objavom na WEB stranici (www.bhmac.org.) dostupni lokalnim vlastima i javnosti.


Od ovog postupka za određivanje prioriteta se izuzimaju sljedeći projekti deminiranja:

- Područja masovnih grobnica gdje se deminiranje vrši po zahtjevu Komisije za nestale osobe ili po zahtjevu pravosudnih organa
- Područja avionskih nesreća, požara, poplava i drugih nesreća gdje je deminiranje neophodno radi zaštite i spašavanja ljudi i imovine, kada se to vrši po zahtjevu nadležnih državnih organa.
- Vojna područja, po zahtjevu Ministarstva odbrane gdje deminiranje vrše deminerski timovi Oružanih snaga BiH
- Projekti deminiranja koji su sastavni dio nekog većeg investicijskog projekta razvoja, gdje deminiranje finansira sam investitor.
- Ciljani projekti deminiranja za osigurana sredstva po posebnim sporazumima, a nisu obuhvaćeni listom prioriteta za određenu godinu.

Projekti koji se izuzimaju od postupka određivanja prioriteta će se nazivati projektima nulte kategorije prioriteta.

Prilozi:

- A. Dijagram toka aktivnosti operacije humanitarnog deminiranja u BiH,
- B. Legenda za izradu skice generalnog izviđanja,
- C. Kriterij za klasificiranje izvidene površine u izvještaju o generalnom izviđanju,
- D. Znak za hitno obilježavanje rizične površine,
- E. Obrazac izvještaja o generalnom izviđanju GI-1 i GI-1A,
- F. Stručno mišljenje za utvrđenu PBUR u generalnom izviđanju,
- G. Zapisnik o prikupljenim podacima u toku generalnog izviđanja primjenom intervjua,
- H. Nalog za generalno izviđanje,
- I. Pregled evidentiranih minskih zapisnika iz baze podataka u obuhvatu od 800 m (prilog 1, uz obrazac GI-1),
- J. Pregled podataka o miniranosti prikupljen na terenu (prilog 1a, uz obrazac GI-1),
- K. Pregled evidentiranih minskih nesreća i incidenata iz baze podataka i prikupljenih na terenu (prilog 2, uz obrazac GI-1).



LEGENDA ZA IZRADU SKICE GENERALNOG IZVIĐANJA

Prilog B

-  RIZIČNA POVRŠINA, definisana koordinatama
-  RIZIČNA POVRŠINA, izvan definisane površine
-  RIZIČNA POVRŠINA, obrađena u drugom projektu
-  OČIŠĆENA POVRŠINA
-  POVRŠINA BEZ UTVRĐENOG RIZIKA, proglašena kroz tehn. izviđanje
-  POVRŠINA BEZ UTVRĐENOG RIZIKA, definisana koordinatama
-  POVRŠINA BEZ UTVRĐENOG RIZIKA, izvan definisane površine
-  POVRŠINA BEZ UTVRĐENOG RIZIKA, obrađena u drugom projektu
-  PRISTUPNI PUT
-  MINSKI INCIDENT / NESREĆA
-  ZNAK ZA HITNO OBILJEŽAVANJE
-  SAMOSTALNI MINSKI ZNAK TRAJNOG OBILJEŽAVANJA
-  MINSKA OGRADA TRAJNOG OBILJEŽAVANJA
-  ZNAK ZA NAĐENU MINU
-  LINIJA RAZDVAJANJA ZARAĆENIH STRANA

2.3. KRITERIJ

Prilog C

za klasificiranje izvidene površine u izještaju o generalnom izvidanju

Redni broj tačke kriterija	SADRŽAJ TAČKI KRITERIJA		DOKAZ I IZVOR INFORMACIJA	KLASIFICIRANJE POVRŠINE		
				BEZ UTVRĐENOG RIZIKA	SUMNJIVA-RIZIČNA	
					Za TI	Za čišćenje
1.	Postoji zapisnik o miniranju.	Da	Baza podataka BHMAC-a ili drugi izvor.			DA
		Ne		DA		
2.	Postoji učesnik ili vjerodostojan svjedok miniranja.	Da	Pisana izjava lica ili intervju.			DA
		Ne		DA		
3.	Postoji žrtva od mine.	Da	Pisana izjava lica ili intrevju.		DA	DA*
		Ne		DA		
4.	Zabilježene minske nesreće ili incidenti.	Da	Podaci iz baze podataka BHMAC-a, policije, medicinske ustanove, izjava lica i dr.		DA	DA*
		Ne		DA		
5.	Površina paljena iza rata i na istoj bilo/nije eksplozija.	Da	Pisana izjava svjedoka ili intervju.		DA	DA*
		Ne		DA		
6.	Postoje oznake miniranosti ili drugi dokazi (u blizini linija razdvajanja ili u neposrednoj blizini nađeni sanduci od pakovanja mina).	Da	Vidljivo i snimkom zabilježeno.		DA	
		Ne		DA		

Centar za uklanjanje mina u BiH
SOP BHMАC-a

7.	Jednogodišnje korištenje površine sa uznemiravanjem tla od minimalno 10 cm u dubinu od strane mještana ili korisnika (orano ili prekopavano zemljište) bez nesreća i incidenata, a ista se nalazi u liniji razdvajanja (pomjermanja linija i sl.) ili u neposrednoj blizini.	Vidljivo i snimkom zabilježeno.	DA		
8.	Površine sa tvrdom podlogom (betonske, asfaltne, kamene, ...), kod kojih nije vidljivo narušavanje strukture.	Vidljivo i snimkom zabilježeno.	DA		
9.	Korištenje površine od strane mještana ili vlasnika minimalno <u>dvije</u> godine za košenje i intenzivnu ispašu bez mesreća i incidenata.	Vidljivo i snimkom zabilježeno.	DA		
10.	Površina između linija razdvajanja (linija povlačenja, napuštanja i sl.) koja se ne koristi a predstavlja prioritetan zahtjev za povratak izbjeglog stanovništva (sanacija oštećenih objekata i potrebe za korištenjem zemljišta za održavanje povratnika, korištenje izvora za vodu, puteva, električnih vodova i dr.).	Vidljivo i snimkom zabilježeno.		DA	
11.	Postoji evidencija o vojnom uklanjanju mina po zapisniku o miniranju, i po istom su/nisu uklonjene sve mine.	Da	Zapisnik o miniranju i uklanjanju mina iz baze podataka BHMАC-a.	DA	
		Ne	Potvrditi.		DA

Napomena:

1. Ukoliko su zadovoljeni i potvrđeni uvjeti definirani u točkama 7, 8 i 9 u vrijeme izviđanja bez obzira na informacije o historiji minske opasnosti na lokaciji koja se izviđa, površina se može proglasiti za površinu bez utvrđenog rizika.
2. Ukoliko izviđački timovi kroz proces generalnoga izviđanja dođu do novih saznanja koje nisu obuhvaćene sadržajima tački kriterija, ta saznanja treba unijeti u izvještaj i procjeniti na nivou RU BHMАC-a. Procjenu rizika vršiti na osnovu svih saznanja.
3. Ocjena rizičnosti se donosi na osnovu analize prikupljenih podataka kroz sve kriterije koji nisu jedini (osim 7, 8 i 9).
4. * Površine do 5.000 m² na kojima su utvrđene neke naznake rizičnosti (redni broj točke kriterija 3, 4 i 5) predlagale bi se za čišćenje.
5. Površine za koje postoji-e zapisnik-ci o ili vjerodostojan svjedok miniranja (točka 1 i 2) predlažu se za čišćenje u veličini koja obuhvata ugrađene mine sa sigurnosnim pojasom 5-10m sa svih strana prilaska minama. Ukoliko se zapisnik ne može precizno identificirati na terenu, radi

formiranja realne minirane površine za čišćenje (uključujući i sigurnosni pojas), tada predložiti realnu procijenjenu veću površinu za tehničko izviđanje (površine preko 5.000m²).

6. Površine za čišćenje se formiraju shodno rasporedu pružanja minskog polja, tako da se jednim zadatkom obuhvati cjelokupno minsko polje (tačka 1 i 2), a sumnjive za TI (i kada postoji minski zapisnik koji se ne može precizno definisati na terenu), načelno se formiraju paralelno sa linijama razdvajanja u dubinu prema realnoj procjeni sumnjivosti za svaki konkretni slučaj.

7. Za utvrđen razasuti NUS (KB-1, KB-2 i dr., sa i bez naznaka miniranosti sa pp i pt minama) predložiti projekat za čišćenje Entitetskim CZ (specijalizirane za NUS u BiH) sa procjenjenom realnom ili minimalno zagađenom površinom (površine do 5.000m²). U zavisnosti od daljnjeg utvrđivanja prisustva zagađenosti razasutim NUS-om u toku čišćenja, površinu za čišćenje po potrebi reizviđanjem proširivati.

ZNAK ZA HITNO OBILJEŽAVANJE MINIRANE POVRŠINE

Izgled i karakteristike minskog znaka

Izgled minskog znaka i razmjer slova i simbola mora biti identičan kao na slici 1. Naličje minskog znaka je bijele boje.

Dimenzija minskog znaka je 40x40 cm.

Materijal za izradu minskog znaka mora biti neupotrebljiv za lokalno stanovništvo. Neophodno je da materijal i boja mogu izdržati atmosferske uvjete koji su u BiH u trajanju od minimalno 5 godina. Preporučeni materijal je plastika debljine 2 mm, a može i metal ako je konkurentan sa cijenom i da zadovoljava navedene uvjete.

Na znaku je neophodno izbušiti rupe da se može efikasno zakucati na drveni kolčić ili zakačiti na adekvatnu podlogu.

Ako bude prihvaćen metalni znak neophodno ga je načiniti neupotrebljivim za drugu upotrebu.

Drveni kolčić je dimenzija 5x5 cm i visine 150 cm.



IZVJESTAJ O GENERALNOM IZVIĐANJU					
OPĆI/OPŠTI PODACI O ZADATKU I LOKACIJI				Broj naloga zadatka	Broj sistemskog izviđanja
RU/RK BHMAC-a	Entitet	Datum početka		Datum završetka	
Kanton -regija	Općina/Opština	Naziv lokacije			
m ²	Ukupna veličina izviđene lokacije	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	Y _____	
	Da li je ref. tačka određena GPS-om	X _____		Referentna tačka G/K	H (Referantna tačka G/K)
I Kategorija prioriteta	<input type="checkbox"/>	Rizična površina	_____ m ²	PBUR	_____ m ²
II Kategorija prioriteta	<input type="checkbox"/>	Broj projekata rizične površine	_____		
III Kategorija prioriteta	<input type="checkbox"/>				
Broj neposredno ugroženih osoba i povremenih korisnika	_____	Da li je rizična površina obilježena (zatečeno stanje)	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	Broj znakova _____
Broj korisnika lokacije nakon deminiranja	_____	Hitno obilježavanje (u toku izviđanja)	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	Broj znakova _____
PRIJEDLOG ZA DODATNU EDUKACIJU STANOVNIŠTVA O MINSKOJ OPASNOSTI					
Da li je potrebno izvršiti dodatne aktivnosti na edukaciji stanovništva o minskoj opasnosti				DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Ugrožena grupa-e			Očekivani broj učesnika		
EVIDENCIJA O DEMINIRANIM ZADACIMA U OKRUŽENJU LOKACIJE:				EVIDENCIJA O OTVORENIM ZADACIMA U OKRUŽENJU LOKACIJE:	
R.b.	ID	Mine			Pravac
		AP	AT	PROM	
R.b.	ID				Pravac

U kolonu "Pravac" upisati položaj zadatka u odnosu na lokaciju izviđanja.

Pravac:
S-Sjever
Z-Zapad
I-Istok
J-Jug
(SZ, SI, ...)

DEKLARISANA POVRŠINA BEZ UTVRĐENOG RIZIKA

Opis stanja izviđene površine lokacije koja se, shodno tačkama Kriterija za klasificiranje izviđene površine u generalnom izviđanju ili granica sistematskog izviđanja, deklarise kao PBUR.

DOKUMENTI U PRILOGU

R. br.	Naziv dokumenta	Broj strana

TIM ZA GENERALNO IZVIĐANJE:

- 1) _____
(Vođa tima, ime i prezime i potpis)
- 2) _____
(Izviđač, ime i prezime i potpis)

ŠEF REGIONALNOG
UREDA / KANCELARIJE

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA PLANIRANJE

(Ime i prezime i potpis)

Unos podataka u bazu izvršio:

(Ime i prezime)

(Potpis)

(Datum unosa)

IZVJEŠTAJ O GENERALNOM IZVIĐANJU

Obrazac GI-1A

PRIPREMA PROJEKTA

Naknadno dodjeljuje Odsjek za upravljanje planom

Broj naloga		ID projekta TI/Č		ID projekta TO		
OPĆI/OPŠTI PODACI O POJEDINAČNOM ZADATKU I LOKACIJI						
RU/RK BHMAC-a	Entitet	Datum početka	Datum završetka	Datum reizviđanja		
Kanton -regija	Općina/Opština	Lokalna zajednica	Naziv lokacije			
m ²		DEKLARISANJE POVRŠINE REIZVIĐANJEM		DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>		
Veličina površine projekta	RIZIČNA <input checked="" type="checkbox"/>	m ²	PBUR <input checked="" type="checkbox"/>	m ²	Da li je ref. tačka određena GPS-om	
Podaci o pristupnom putu (od RU do lokacije)		Najbliže zdravstvene ustanove		Najbliža baza EUFOR-a		
Običan kolski put <input type="checkbox"/> km	Dom zdravlja km	Baza EUFOR-a u		
Makadam <input type="checkbox"/> km	Bolnica km	Udaljena km		
Asfalt <input type="checkbox"/> km	Lokacija		Udaljena km		
Vrsta okruženja		Vrsta tla		Zagađenost		
Seosko <input checked="" type="checkbox"/>	Vegetacija	Pijesak <input type="checkbox"/>	Močvarno <input type="checkbox"/>	Metalni otpad <input type="checkbox"/>	Ravno <input type="checkbox"/>	
Urbano <input type="checkbox"/>	Bez vegetacije <input type="checkbox"/>	Glina <input type="checkbox"/>	Mekano <input type="checkbox"/>	Građevinski šut <input type="checkbox"/>	Blagi uspon <input checked="" type="checkbox"/>	
Industrijsko <input type="checkbox"/>	Trava <input type="checkbox"/>	Krečnjak <input checked="" type="checkbox"/>	Srednje tvrdoće <input checked="" type="checkbox"/>	Smeće <input type="checkbox"/>	Veliki uspon <input type="checkbox"/>	
Periferija <input type="checkbox"/>	Žbunje <input type="checkbox"/>	Kamenjar <input type="checkbox"/>	Tvrdo <input type="checkbox"/>	Panjevi <input type="checkbox"/>	Vodeni tokovi <input type="checkbox"/>	
Broj kuća:		Zemlja <input checked="" type="checkbox"/>		Jezero <input type="checkbox"/>		
Mješovito <input checked="" type="checkbox"/>				Rijeka <input type="checkbox"/>		
				Potok <input type="checkbox"/>		
				Kanal za navod. <input type="checkbox"/>		
				Ovodni kanali <input type="checkbox"/>		
				Ostalo <input type="checkbox"/>		

PRIORITIZACIJA:

NIVO OPASNOSTI		I KATEGORIJA PRIORITETA RAZVOJNOG KARAKTERA (postoji elaborat)		NIVO KORISTI		NIVO UGROŽENOSTI ZAJEDNICE	
I Mina PROM <input checked="" type="checkbox"/>		R.1.1. Stanovanje <input checked="" type="checkbox"/>		0 <input type="checkbox"/>		Visoki <input checked="" type="checkbox"/>	
II Skoro sigurno postojanje minskih polja <input type="checkbox"/>		R.1.2. Javne ustanove <input type="checkbox"/>		I <input checked="" type="checkbox"/>		Srednji <input checked="" type="checkbox"/>	
III Vjerovatno postojanje minskih polja <input type="checkbox"/>		R.1.3. Privreda <input type="checkbox"/>		II <input type="checkbox"/>		Niski <input checked="" type="checkbox"/>	
IV Nije vjerovatno da postoji minsko polje <input type="checkbox"/>		R.1.4. Komunikacije <input type="checkbox"/>		III <input type="checkbox"/>			
I KATEGORIJA PRIORITETA HUMANITARNOG KARAKTERA		R.1.5. Energetika <input type="checkbox"/>		PRIJEDLOG TRAJNOG OBILJEŽAVANJA			
H.0. Posebni zahtjevi za nultu kategoriju <input type="checkbox"/>		R.1.6. Vodoprivreda <input type="checkbox"/>		Poseban projekat trajnog obilježavanja DA <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>			
H.1.1. Stanovanje <input checked="" type="checkbox"/>		R.1.7. Poljoprivreda <input type="checkbox"/>		Veličina rizične površine koja se obilježava m ²			
H.1.2. Infrastruktura <input type="checkbox"/>		R.1.8. Zaštita okoliša <input type="checkbox"/>		ID sistematskog izviđanja			
H.1.3. Javne ustanove <input type="checkbox"/>		R.1.9. Turizam <input type="checkbox"/>		Klasa trajnog obilježavanja			
H.1.4. Ekonomski resursi <input type="checkbox"/>		R.1.10. Šumarstvo <input type="checkbox"/>		1- u sklopu deminiranja <input type="checkbox"/>			
H.1.5. Preventivno deminiranje <input type="checkbox"/>				2- sa predhodnim čišćenjem <input type="checkbox"/>			
				3- na PBUR-u ili očišćenju <input checked="" type="checkbox"/>			
Broj žrtava od mina		OBILJEŽAVANJE IZVIĐENE POVRŠINE		Sredstva trajnog obilježavanja			
Smrtno 1		Da li je rizična površina hitno obilježena (zatečeno stanje) DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>		Samostalni minski znaci <input type="checkbox"/>			
Povrijeđenih 2		Broj znakova 20		Trajna minska ograda <input type="checkbox"/>			
Incidenti DA <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>		Hitno obilježavanje (u toku izviđanja) DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>		Kombinacija <input checked="" type="checkbox"/>			
35		Broj znakova 5		Dužina ograde m			
Broj neposredno ugroženih osoba i povremenih korisnika		Kontrola znakova		Broj samostalnih znakova kom			
75		Uvidajem na licu mjesta utvrđeno: U ispravnom stanju 17 kom		Procjena potrebnog materijala			
		Oštećeno 3 kom		Ograda			
		Otuđeno kom		Bodljikava žica m			
Broj korisnika lokacije nakon deminiranja		Na licu mjesta poduzeto:		Metalni - betonski stubovi kom			
		Zamjenjeno oštećenih 3 kom		Minske oznake za ogradu kom			
		Postavljeno otuđenih kom		Broj samostalnih znakova kom			
		Dodatno postavljano kom					
		Premješteno kom					

Centar za uklanjanje mina u BiH
SOP BHMАC-a

MINE POSTAVILA	_____	Vojno deminiranje	Potrebna dubina uklanjanja ES-a	DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
VRS	<input type="checkbox"/>	Godina postavljanja	Standardna DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Mogućnost spaljivanja
A BIH	<input checked="" type="checkbox"/>		Do _____ cm	
HVO	<input type="checkbox"/>	DA <input type="checkbox"/>	Do dubine pronalaska <input type="checkbox"/>	Fortifikacijski objekat-i <input type="checkbox"/>
NEPOZNATO	<input type="checkbox"/>	NE <input checked="" type="checkbox"/>		

PRIJEDLOG DEMINERSKIH OPERACIJA I MOGUĆIH METODA RADA

ČIŠĆENJE <input type="checkbox"/>	MANUELNO <input checked="" type="checkbox"/>	TRAJNO OBILJEŽAVANJE u sklopu:
TEH. IZVIĐ. <input checked="" type="checkbox"/>	PREGIRANJE <input type="checkbox"/>	Tehničkog izviđanja <input checked="" type="checkbox"/>
	MAŠINSKA PRIPREMA <input checked="" type="checkbox"/>	Čišćenja <input type="checkbox"/>

EVIDENCIJA O DEMINIRANIM ZADACIMA U OKRUŽENJU LOKACIJE:

Br.	ID	Pravac

EVIDENCIJA O OTVORENIM ZADACIMA U OKRUŽENJU LOKACIJE:

Br.	ID	Pravac

U kolonu "Pravac" unjeti položaj zadatka u odnosu na izviđenu lokaciju

Pravac:
S-Sjever
Z-Zapad
I-Istok
J-Jug
(SZ, SI, ...)

Evidencija o zagađenosti površine projekta minama i NUS-om

Iz baze podataka- Minski zapisnik MAC ID	Iz evidencije prikupljene na terenu- Redni broj iz Priloga 1a

PODACI O VRSTI I BROJU OČEKIVANIH MINA:

PP				PT				Razasuti NUS
PMA-1 <input type="checkbox"/>	PMR-2AS <input type="checkbox"/>	PMR-4 <input type="checkbox"/>	TMA-1A <input type="checkbox"/>	TMA-5 <input type="checkbox"/>	KB-1 <input type="checkbox"/>			
PMA-2 <input type="checkbox"/>	PMR-3 <input type="checkbox"/>	PMR Čapljinka <input type="checkbox"/>	TMA-2A <input type="checkbox"/>	TMRP-6 <input type="checkbox"/>	KB-2 <input type="checkbox"/>			
PMA-3 <input type="checkbox"/>	PROM-1 i 1P <input type="checkbox"/>	Goraždanka <input type="checkbox"/>	TMA-3 <input type="checkbox"/>	TMM-1 <input type="checkbox"/>	Ostalo <input type="checkbox"/>			
PMR-2A <input type="checkbox"/>	MRUD <input type="checkbox"/>	Ostale <input type="checkbox"/>	TMA-4 <input type="checkbox"/>	Ostale <input type="checkbox"/>				

POLOŽAJ LOKACIJE U ODNOSU NA ŠIRE PODRUČJE

Lokacija _____ nalazi se oko _____ km od mjesta _____

POSTOJANJE FIZIČKIH PREPREKA

Maksimalno 254 karaktera.

Navesti one prepreke i okolnosti koje bi mogle utjecati na operacije deminiranja, kao i eventualne preporuke.

FOTOGRAFIJA

Fotografisano sa tačke Y _____ X _____ pod uglom od _____? a pravac fotografisanja od tačke označen je na karti strelicom (maks. 80 karaktera)

Jedna fotografija koja najvjernije oslikava površinu za projekat.

SOCIO EKONOMSKI UTICAJ

Svrha i značaj deminiranja za stanovništvo i privredu.

Na koji se način upotrebljavao prostor od strane lokalnog stanovništva.

Koji su projekti za izgradnju i obnovu planirani na lokaciji zadatka i kada.

REIZVIĐANJEM DEKLARISANA POVRŠINA BEZ UTVRĐENOG RIZIKA

Opis stanja reizviđene površine lokacije koje, shodno tačkama Kriterija za klasificiranje izviđene površine u generalnom izviđanju, jasno ukazuje da se dio površine deklarise kao PBUR.

NAPOMENA

Navesti nešto što je prema procjeni bitno za rizičnost ili za izvođenje zadatka a nije obuhvaćeno u sadržaju polja obrasca.

Kod reizviđanja evidentirati kada nije bilo promjene veličine rizične površine projekta u odnosu na prethodno stanje.

DOKUMENTI U PRILOGU

R. br.	Naziv dokumenta	Broj strana

TIM ZA GENERALNO IZVIĐANJE:

- 1) _____
(Vođa tima, ime i prezime i potpis)
- 2) _____
(Izviđač, ime i prezime i potpis)

ŠEF REGIONALNOG
UREDA / KANCELARIJE

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA PLANIRAN.

(Ime i prezime i potpis)

Unos podataka u bazu izvršio:

(Ime i prezime)

(Potpis)

(Datum unosa)

Objašnjenje za popunjavanje

1. Izvještaj o generalnom izviđanju - Obrazac GI-1, predstavlja prvu fazu u pripremi projekata u RU/RK po dobijenom nalogu od ureda/kancelarije BHMAC-a, i popunjava se po sljedećem:

Viši samostalni referent za planiranje-operativac

(1) Uzima podatke iz baze podataka BHMAC-a i popunjava polja obrasca:

- a) Broj naloga,
- b) Opći/opšti podaci (RU/RK, entitet, kanton-regija, općina/opština, datum početka,),
- c) Kategoriju prioriteta lokacije za izviđanje iz podataka sistematskog izviđanja,
- d) Evidencija o deminiranim (PBUR u TI i čišćenim) i otvorenim zadacima u okruženju lokacije.

(2) Priprema kartu stanja lokacije (karta najsitnije razmjere 1:25.000, ili krupnije) na dan početka izviđanja, koja sadrži:

- a) Obuhvat od podnosioca zahtjeva,
- b) Tehnički izviđene i očišćene površine u okruženju lokacije, sa ucrtanim mjestom pronalaska mina,
- c) Zadatke koji su u toku u okruženju lokacije za izviđanje,
- d) Predhodno izviđene lokacije (susjedne),
- e) Mjesta oznaka dosadašnjeg hitnog obilježavanja u okruženju lokacije za izviđanje,
- f) Prikaz minskih zapisnika u okruženju od 800 m,
- g) Prikaz minskih nesreća i incidenata evidentiranih u bazi podataka,
- h) Sistematsko izviđanje sa prikazanim linijama razdvajanja zaraćenih strana, radi eventualne korekcije ukoliko izviđački tim na terenu utvrdi da je to neophodno.

(1) Priprema priloge:

- a) Prilog 1.- Pregled evidentiranih minskih zapisnika iz baze podataka u obuhvatu od 800m, radi analize i potrebne korekcije od strane izviđačkog tima na osnovu utvrđenog stanja na terenu,
- b) Prilog 1a – Pregled podataka o miniranosti prikupljen na terenu, radi evidentiranja i analize stanja sa terena.
- c) Prilog 2.- Pregled minskih nesreća i incidenata evidentiranih u bazi podataka, sa mogućnošću evidentiranja novih podataka dobijenih na terenu.

Predaje popunjen obrazac GI-1 (polja iz pripreme) i kartu stanja lokacije sa priložima izviđačkom timu, u sklopu naloga za generalno izviđanje.

Izviđački tim

U sklopu naloga za generalno izviđanje izviđački tim provjerava, prikuplja i analizira postojeće i nove informacije na terenu, sa procjenom rizika, radi dopunjavanja karte stanja lokacije koja se izviđa i popune ostalih polja i priloga obrasca izvještaja GI-1, i to:

- a) Upisuje referentnu tačku,
- b) Ukupnu veličinu izviđene lokacije,
- c) Veličinu i broj projekata rizične površine (TI, čišćenje ili trajno obilježavanje),
- d) Veličinu površine bez utvrđenog rizika, sa obrazloženjem u datom polju.

- e) Broj neposredno ugroženih osoba i povremenih korisnika i broj korisnika nakon provedene PMA,
- f) Da li je rizična površina obilježena (zatečeno stanje) i da li je hitno obilježavana u toku izviđanja,
- g) Prijedlog za dodatnu edukaciju stanovništva o minskoj opasnosti,
- h) Dopuna priloga br. 1 sa analizom i korekcijom, popuna priloga 1a i dopuna priloga 2.

NAPOMENA: Analizom minskih zapisnika, prema prilogu broj 1, izviđački tim treba na terenu izvršiti moguću identifikaciju minskih zapisnika koji se odnose na izviđanu lokaciju, i da po potrebi izvrši korekciju podataka radi precizne minske situacije koja se evidentira u predložene pojedinačne projekte obrazca GI-1A ili korekcije minske situacije u širem obuhvatu (800 m) u bazi podataka.

2. Izvještaj o generalnom izviđanju-priprema projekta, obrazac GI-1A, predstavlja drugu fazu u pripremi projekata u RU/RK.

Po izvršenom prikupljanju, provjeri, analizi i procjeni rizika na terenu, operativac sa izviđačkim timom (po njihovom prijedlogu unjetom u obrazac GI-1 i zajedničkoj analizi), popunjava izvještaj „priprema projekta“ obrazac GI-1A, za svaku pojedinačno procijenjenu rizičnu površinu po vrsti deminerske aktivnosti (TI, čišćenje, trajno obilježavanje). Polja obrasca popunjavaju se prema zahtjevu, sa sljedećim napomenama:

- a) Pod broj naloga zadatka, upisuje se osnovni broj naloga unjet u obrazac GI-1 i dodaje podbroj /1 i dalje za svaki pojedinačni zadatak.
- b) U dijelu „Opći/opšti podaci o pojedinačnom zadatku i lokaciji“ u polja:
 - „Veličina projekta“, upisuje se veličina rizične površine za projekat po vrsti predložene deminerske aktivnosti,
 - „Deklarisanje površine reizviđanjem“, popunjava se kada se isto radi na završenom projektu i ukoliko se utvrdi promjena koja mijenja veličinu rizične površine uz utvrđenu PBUR (objašnjenje dato uz reizviđanje u nastavku).
 - „Referentna tačka G/K“⁴, unosi se referentna tačka za tu procijenjenu rizičnu površinu-projekat (može biti ista kao na obrascu GI-1, ukoliko se na nju oslanja),
- c) U dijelu „Prioritetizacija“, popuniti:
 - Polja obrasca koja se odnose na određivanje prioriteta, popunjavaju se prema navedenom postupku prioritizacije,
 - „Nivo ugroženosti zajednice“, popunjava se podatkom iz Opšte procjene minske situacije po ugroženim zajednicama u BiH,
 - Obilježavanje izviđene površine, popunjava se sa podacima o zatečenom stanju hitnog obilježavanja, izvršenom u toku izviđanja, kao i dopunjenom i/ili ponovno postavljenom.
 - „Prijedlog trajnog obilježavanja“, popunjava se prema zahtjevu i utvrđenoj procjeni u sklopu deminiranja ili kao zaseban projekat.
- d) U dijelu „Potrebna dubina uklanjanja ES-a“, ukoliko nije standardna, navesti traženu (u cm) zbog namjene zemljišta ili označiti „Do dubine pronalaska“. Do dubine pronalaska označiti samo u slučaju kada se porocjeni da bi mine, po zapisniku koji se može identificirati, mogle biti na većoj dubini zbog naplavina (površine uz potoke, rijeke i sl.), a iste treba ukloniti zbog prve kategorije prioriteta humanitarnog ili razvojnog karaktera.

⁴ Daje se uz izvještaj u elektronskoj formi.

e) U dijelu "Podaci o vrsti i broju očekivanih mina", popunjavaju se podaci o miniranosti iz baze podataka i/ili prikupljenih na terenu, navedeni u evidenciji zagađenosti minama i NUS-om.

f) U prvu kolonu dijela „Evidencija o zagađenosti minama i NUS-om“, upisuju se minski zapisnici iz baze podataka (MAC-ID), za koje je utvrđeno (nakon izvršene analize i korekcije na terenu) da pripadaju projektu. U drugu kolonu upisuju se podaci prikupljeni na terenu i navedeni u prilogu 1a, za koje je također utvrđeno da pripadaju projektu.

Reizvidanje projekta zadatka

Provodi se na završenim deminerskim projektima, i to: prije provedbe natječaja ili prije implementacije za projekte koji ne idu na natječaj, ukoliko je od izrade projekta prošlo više od šest mjeseci (radi se po nalogu ureda/kancelarije BHMAC-a); i prije stavljanja na listu prioriteta za narednu godinu, ukoliko se procjeni potreba, i ako je od izrade projekta prošlo više od godinu dana (radi se po planu šefa RU/RK), prema sljedećem:

a) Operativac u RU/RK sa timom za generalno izviđanje popunjava novi obrazac "priprema projekta" GI-1A u koji upisuje broj naloga (kada isti izdaje ured/kancelarija BHMAC-a) i ID projekta zadatka TI/Č i/ili ID zadatka trajnog obilježavanja, datum reizviđanja i podatke dobijene reizviđanjem. Ukoliko se primjenom Kriterija za klasificiranje površine u generalnom izviđanju (Prilog C) utvrdi novo stanje u odnosu prvobitno, kod predlaganja u pripremi projekta, u dio „Deklarisane površine reizviđanjem“ unosi se nova veličina rizične površine za projekat i utvrđena nova PBUR. U dijelu obrasca „Reizviđanjem deklarirana površina bez utvrđenog rizika“ upisuje se obrazloženje za nastale promjene u projektu. Ukoliko nije bilo promjena onda se potvrđuje (upisuje) prethodno utvrđena veličina rizične površine (na prvoj stranici), a u polju „Napomena“ se to pismeno konstatuje.

b) Uz obrazac GI-1A prilaže se nova skica na katastarskoj podlozi (u 2 primjerka) sa ucrtanim novim granicama i koordinatama rizične površine i PBUR. Ista sadrži ostale informacije navedene u tački 37. pod (5).

c) Predlaže se, uredu/kancelariji BHMAC-a, izdavanje (zainteresovanim stranama) Stručnog mišljenja za utvrđenu novu deklarisanu PBUR.

NAPOMENA: Ukoliko se u toku izvođenja deminerskog zadatka utvrdi da se dio površine, od završenog generalnog izviđanja i izrade projekta, počeo intezivno koristiti bez nesreća i incidenata, po naprijed navedenom postupku vrši se reizviđanje radi isključenja iz zadatka novoutvrđene PBUR.

Posebne napomene za popunjavanje izvještaja o generalnom izviđanju (obrazaca GI-1 i 1A sa priložima):

a) Svako polje obrazaca GI-1 i GI-1A se mora popuniti, shodno zahtjevu i datom objašnjenju, radi prihvatanja i izrade projekta od strane ureda/kancelarije BHMAC-a.

b) Na kraju obrazaca GI-1 i GI-1A, izvještaja generalnog izviđanja, evidentirati sva dokumenta koja se nalaze uz iste.

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH
CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА
КОМИСИЈА ЗА ДЕМИНИРАЊЕ У БиХ
ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БиХ

BOSNIA AND HERZEGOVINA MINE ACTION CENTRE

Broj:.....

Dana,.....20__god.

Na osnovi tačke 16. Poglavlja V Standarda za uklanjanje mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini, BHMAC izdaje,

Za:.....

(podnositelj zahtjeva)

PREDMET: Stručno mišljenje

Veza: Vaš zahtjev br: od20__ godine

Lokacija: Općina

(Naziv lokacije)

Stručni tim izviđača BHMAC-a je prema Standardnim operativnim procedurama za generalno izviđanje, izvršio generalno izviđanje predmetne lokacije dana / u periodu20__godine.

Na osnovi stručne obrade svih dostupnih informacija u vrijeme izviđanja, a u skladu sa kriterijima za klasifikaciju površine bez utvrđenog rizika, donosi se:

Stručno mišljenje

Predmetna lokacija se proglašava površinom bez utvrđenog rizika od postojanja mina

Sastavni dio Stručnog mišljenja je skica sa grafičkim prikazom predmetne lokacije.

Izvođenjem operacija Generalnog izviđanja ne može se procijeniti eventualno prisustvo neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS). Skrećemo pažnju korisnicima da se, na predmetnoj lokaciji kreću oprezno, a ukoliko uoče NUS da ništa ne poduzimaju već da obavijeste stručni tim za uklanjanje NUS-a Civilne zaštite.

Šef ureda/kancelarije BHMAC-a

ZAPISNIK
O PRIKUPLJENIM PODACIMA U TOKU GENERALNOG IZVIĐANJA
PRIMJENOM INTERVJUA

INTERVJU SA:	<input type="text" value="(ime i prezime)"/>		
STAROST:	<input type="text" value="(po mogućnosti brojem ili opisno)"/>	NACIONALNOST:	<input type="text"/>
MJESTO STANOVANJA:	<input type="text" value="(navesti što približnije mjesto stanovanja)"/>		
ŠKOLSKA SPREMA I ZAPOSLENJE:	<input type="text"/>		
LOKALNA FUNKCIJA:	<input type="text"/>		
DUŽNOSTI U RATU I KRETANJE U TOKU RATA:	<input type="text" value="(pripadnost vojsci, funkcija, čin, koliko je bio prisutan na lokaciji izviđanja u toku rata, da li je bio u inženjerskim jedinicama - postrojbama ili u drugim vojnim strukturama koje su raspolagale podacima o minskim poljima)"/>		

NAPOMENA: Osobni podaci o osobama predviđenim za kontakt prikupiti od organa koji predlaže kontakt sa dotičnom osobom u pripremi izviđanja. U najvećem broju slučajeva ovaj organ (CZ, koordinatori ili dr.) upućuje na njemu poznate osobe. Podatke intervjuiranim osobama uzimati iznimno od njih samih samo u slučajevima kada se radi o nepripremljenom intervju. koji je iskrsnuo kao neplanirana prilika na terenu. U tom slučaju prikupiti što više osobnih podataka, pri čemu je obavezno ime, prezime i mjesto boravka, a u napomeni navesti da se radi o neplaniranom intervju.

TOK INTERVJUA:	<input type="text" value="(U toku intervju navesti postavljena pitanja i odgovore intervjuiranog na postavljena pitanja. Pri tome obraditi samo grupe pitanja kojima se provjeravaju ranije prikupljeni podaci i grupe pitanja kojima se dolazi do novih podataka.)"/>
OCJENA POUZDANOSTI INTERVJUIRANOG	<input type="text" value="(voditelj intervju daje svoju vlastitu ocjenu o pouzdanosti intervjuiranog stečenu na temelju podataka dobivenih od organa ili osobe koja je uputila na dotičnu intervjuiranu osobu i na temelju pitanja koje je sam voditelj intervju postavio, kako bi na posredan način ustanovio koliko je izvor pouzdan i koliko je kvalitetan)"/>
MIŠLJENJE O DOBIVENIM PODACIMA:	<input type="text" value="Mišljene o dobivenim podacima je rezultat analize intervju koje provodi sam voditelj, pri čemu uspoređuje dobivene podatke sa ranije prikupljenim podacima. Voditelj intervju u ovoj točki, utvrđuje koji podaci su provjereni iz drugih izvora, odnosno koje je nove podatke dobio i na koji način iste namjerava (ili ne namjerava provjeriti)"/>

DATUM INTERVJUA:	<input type="text"/>	VODITELJ INTERVJUA:	<input type="text" value="(ime, prezime i potpis)"/>
-------------------------	----------------------	----------------------------	--

NAPOMENA: Zapisnik je dokument koji izrađuje voditelj intervju na temelju svojih zapisa nakon obavljenog intervju. Zapisnik se izrađuje u uredu. Zapisnik je izvorni dokument voditelja intervju. Zabranjeno je bilo kakvo sastavljanje zapisnika na terenu. Zabranjeno je tražiti ovjeru zapisnika od intervjuirane osobe ili od organa lokalne vlasti.

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH
CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА
КОМИСИЈА ЗА ДЕМИНИРАЊЕ У БиХ
ЦЕНТАР ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БиХ

BOSNIA AND HERZEGOVINA MINE ACTION CENTRE

Nalog za generalno izviđanje

Broj naloga
Regionalni ured/kancelarija
Vrsta izviđanja
(generalno, reizviđanje, terenski uvid)
Lokacija
Općina/opština
Kanton-regija
Podnosilac zahtjeva
Dinamika izvršenja
(prioritetno ili po planu RU/RK)
Datum podnošenja zahtjeva
Datum naloga
Napomena: U prilogu Zahtjev podnosioca, skica lokacije i dr.

Šef ureda/kancelarije BHMAC.....

Prilog 1, uz obrazac GI-1

P R E G L E D

evidentiranih minskih zapisnika iz baze podataka u obuhvatu od 800 m

Broj naloga:.....

Podaci o minskim zapisnicima iz baze podataka								Analiza i korekcija podataka			
R. b.	MAC ID	PP (kom)	PT (kom)	Svega (kom)	Latitude/ Longitud	Postavio	Mine lifting (Da, Ne ili Djelimično)	OK	y	x	MAC ID
1.	12.174	108	0	108	44,12380 17,44172	VRS		2	6 456450	4886800	12.174
2.	12.181	44	10	54	44,12610 17,44510	VRS		1			12.181
3.	12.186	75	0	75	44,12510 17,45068	ABiH		0			12.186
								1=DA 2=NE 0=Nije identifikovan			

Podatke popunio:

Viši samostalni referent za planiranje

.....

Dana,.....20__god.

Analizu i korekciju izvršio:

Izviđački tim

1.....

2.....

Dana,20__god.

Prilog 1a, uz obrazac GI-1

P R E G L E D

podataka o miniranosti prikupljen na terenu

Broj naloga:.....

R. b.	Koordinate (cca)		Očekivana količina i vrsta mina	Naznake količine i vrste uklonjenih mina	Izvor podataka (minski zapisnik, učesnik ili vjerodostojan svjedok miniranja)
	y	x			

Podatke prikupio:

Izviđački tim

1.....

2.....

Datum,20__godine

Podatke primio:

Viši samostalni referent za planiranje

.....

Datum,.....20__godine

Prilog 2, uz obrazac GI-1

P R E G L E D

evidentiranih minskih nesreća i incidenata iz baze podataka i prikupljenih na terenu

Broj naloga:.....

R. b.	Datum nesreće/incidenta	Lokacija (koordinate cca)	Posljedice	Evidentirano u bazi DA/NE

Podatke unio i sa novim se upoznao:

Viši samostalni referent za planiranje

.....

Dana,.....20__god.

Podatke analizirao i na terenu prikupio:

Izviđački tim

1.....

2.....

Dana,20__god.